



BOSNA I HERCEGOVINA

MEMORANDUM O SARADNJI

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

I

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

i

Državna regulatorna komisija za električnu energiju

(dalje u tekstu: strane Memoranduma)

zaključuju

Memorandum o saradnji

S obzirom da,

- strane Memoranduma dijele zajedničke ciljeve: podsticanje liberalizacije tržišta električne energije, slobodnu konkurenciju i osiguravanje dobrobiti potrošača/kupaca.

Imajući na umu,

- da je Bosna i Hercegovina potpisnica Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i ispunjava obaveze radi efikasnog provođenja pravnih propisa Energetske zajednice;
- studije i smjernice koje su razradile Međunarodna konkurencijska mreža i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, kao i iskustvo zemalja članica Evropske unije.

Postoji potreba za:

- institucionalizacijom saradnje između Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Državne regulatorne komisije za električnu energiju na osnovu uzajamnog povjerenja i razumijevanja.

Dio I: Opće odredbe

Član 1 – Cilj

Cilj Memoranduma je:

- uspostavljanje saradnje da bi se koordinisali i efikasnije provodili propisi iz nadležnosti strana Memoranduma, uzimajući u obzir njihovu samostalnost i nezavisnost, radi postizanja pravne sigurnosti za učesnike na tržištu električne energije;
- uspostavljanje saradnje kojom će se na najbolji način iskoristiti komplementarne aktivnosti i znanja strana Memoranduma radi unaprjeđenja i razvoja tržišta električne energije;
- podsticanje liberalizacije i slobodne konkurencije u cilju osiguravanja pravne sigurnosti i stvaranja jednakih uslova učesnicima na tržištu električne energije i dobrobit potrošača/kupaca;
- razmjena prikupljenih informacija i podataka, u skladu s principima nepristrasnosti i efikasnosti u okviru ograničenja relevantnih nadležnosti strana Memoranduma.

Dio II: Oblici saradnje

Član 2 – Aktivnosti na saradnji

Saradnja strana Memoranduma obuhvata, pored obaveza utvrđenih njihovim relevantnim propisima, slijedeće aktivnosti:

- a) razmjena prikupljenih informacija i podataka u skladu s principima nepristrasnosti i efikasnosti i u okviru nadležnosti strana Memoranduma;
- b) saradnja u slučajevima koji zahtijevaju stručna znanja druge strane Memoranduma, kao i u slučajevima gdje jedna od strana Memoranduma sumnja u kršenje propisa za čije provođenje je odgovorna druga strana Memoranduma;
- c) saradnja u obuci zaposlenih radi prenosa znanja iz njihove nadležnosti na radionicama i seminarima organizovanim od strana Memoranduma;
- d) saradnja u provođenju zajedničkih analiza, istraživanju tržišta, nadgledanju i ocjenjivanju postignutih rezultata učesnika na elektroenergetskom tržištu;
- e) razmjena stavova/konsultacije o izmjenama postojećih i pripremanju nacrtu novih pravnih akata iz njihove nadležnosti;
- f) saradnja u međunarodnim inicijativama;
- g) saradnja u inicijativama za zaštitu potrošača/kupaca;
- h) razmjena obavijesti o seminarima, konferencijama i obrazovnim programima koje organizuje treća strana ili međunarodna organizacija u korist jedne od strana Memoranduma.

Član 3 – Konsultacije i sastanci

1. Ukoliko strana Memoranduma zaprimi predmet/žalbu od interesa i za drugu stranu Memoranduma, istu će obavijestiti o tome.
2. Ukoliko jedna strana Memoranduma zatraži mišljenje/komentar u vezi navedenog iz stava 1. druga strana će to dostaviti u pisanoj formi u razumnom roku.
3. Strana Memoranduma kojoj je podnijet zahtjev za mišljenje o nacrtu propisa će dati mišljenje, u skladu s procedurom utvrđenom u njihovim relevantnim propisima.
4. Svaka od strana Memoranduma može pozvati drugu stranu da učestvuje na raspravi/postupku radi davanja stručnog mišljenja ili komentara.
5. Strane Memoranduma će, po potrebi, organizovati sastanke na nivou rukovodioca institucija ili državnih službenika/zaposlenika u cilju razmjene stajališta o pitanjima utvrđenim ovim Memorandumom.

Član 4 – Zalaganje

Svaka strana Memoranduma će se suzdržati od usvajanja kao i od provedbe normativnog akta ili odluke u okviru obima svojih aktivnosti na način koji je u sukobu s pravnim ili regulatornim okvirom kojim se uređuju aktivnosti druge strane Memoranduma, da bi se osiguralo da one ispune svoje mandate poštujući ciljeve konkurencijske i elektroenergetske politike.

Dio III: Završne odredbe

Član 5 – Povjerljivost podataka

1. Strane Memoranduma će osigurati zaštitu i povjerljivost informacija i podataka koje dostavlja druga strana.
2. Dokumenti, informacije i podaci koji se dobiju u saradnji strana Memoranduma ne mogu se prosljeđivati ili na bilo koji način stavljati na raspolaganje trećim stranama, i ne mogu se koristiti u bilo koju drugu svrhu osim za onu za koju su pribavljeni, ukoliko se ne dobije prethodni pristanak strane koja dostavlja podatke.

Član 6 – Dodatni sporazumi

Strane Memoranduma mogu zaključiti dodatni sporazum kod obavljanja specifičnih zadataka i aktivnosti.

Član 7 – Objavljivanje i stupanje na snagu

1. Memorandum će biti objavljen na web stranici strana Memoranduma.
2. Memorandum će biti dostavljen Sekretarijatu Energetske zajednice.


Član 8 – Zaključivanje i izmjena Memoranduma

1. Memorandum se potpisuje u šest primjeraka (na sve tri jezičke varijante u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini), po jedan set za svaku stranu Memoranduma.
2. Memorandum se zaključuje na neodređeno vrijeme, a svaka strana Memoranduma može zahtijevati njegove izmjene putem pisane obavijesti.
3. Svaki spor u provedbi ovog Memoranduma strane Memoranduma će rješavati na prijateljski način.

Sarajevo, 28. maj 2014. godine


Konkurencijsko vijeće BiH

Goran Raspudić
predsjednik
Broj: 01-26-9-295-4-I/13


Državna regulatorna komisija
za električnu energiju

Mirsad Salkić
predsjedavajući Komisije
Broj: 01-28-4-365-5/13